

**ZAHTEJEV ZA AKTIVIRANJE USLUGA ZA FIZIČKA LICA**

PODACI O VLASNIKU RAČUNA			
Ime i prezime		Adresa prebivališta / boravišta	
Datum i mjesto rođenja		Telefon	
Matični broj		Faks	
Broj lk/pasoša		Mobilni tel.	
Račun broj		e-mail	

Dodatna kartica, vrsta kartice \_\_\_\_\_ Ime i prezime: \_\_\_\_\_ JMB: \_\_\_\_\_  
 Adresa: \_\_\_\_\_ Grad i država: \_\_\_\_\_, Mob.tel. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ Kako želite da Vam se ime unese na kartici:  
 \_\_\_\_\_ Dnevni limit \_\_\_\_\_ € Karticu želim podići u poslovnici \_\_\_\_\_ .

OSIGURANJE KORISNIKA PLATNE KARTICE		
Broj kartice		
Vrsta osiguranja	Datum zahtjeva	Datum isteka polise
Broj kartice		
Vrsta osiguranja	Datum zahtjeva	Datum isteka polise

ONLINE BANKARSTVO	
Usluga koju uzimate:	<input type="checkbox"/> HB Klik <input type="checkbox"/> mHB Klik
Definisati pristup aplikaciji:	<input type="checkbox"/> Token / mToken <input type="checkbox"/> mToken

Računi za koje se daju ovlaštenja prema navedenim privilegijama:

HB KLIK			
Broj računa	Pregled	Plaćanje	Limit isplate po nalogu

  

MHB KLIK			
Broj računa	Pregled	Plaćanje	Limit isplate po nalogu

  

CONCIERGE USLUGA			
Datum aktivacije		Datum deaktivacije	
Račun sa kojeg se obračunava naknada			
Kartica (na osnovu koje se otvorila usluga)			

## SMS

SMS se aktivira za račun naveden u zahtjevu a u skladu sa Opštim uslovima.

Broj za SMS: \_\_\_\_\_

Računi za koji se aktivira SMS usluga: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Opšte napomene:

Potvrđujem da sam upoznat/a i da prihvatam Opšte uslove poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga Hipotekarne banke AD Podgorica. Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi dati podaci istiniti i tačni. Potpisnik ovog Zahtjeva izjavljuje da je upoznat s pravom na tajnost jedinstvenog matičnog broja te potpisom na ovom Zahtjevu lično i dobrovoljno izvještava Hipotekarnu banku o svom jedinstvenom matičnom broju i daje saglasnost na korištenje njegovog jedinstvenog matičnog broja za potrebe identifikacije i evidencije kao i sve radnje vezane uz obradu i razmjenu njegovih ličnih podataka a što obuhvata pravo Banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, uvid i prenos ličnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Banke vezano za ovaj ugovorni odnos. Vlasnik računa daje saglasnost da ga Banka putem dostupnih sredstava informisanja (pismom, telefonom, elektronskim putem, SMS-om, sajt Banke) obavještava o proizvodima i uslugama u okviru svoje poslovne djelatnosti, a koje su usmjerene na promociju proizvoda i usluga Banke. U svakom momentu, a vezano za slanje ponuda ili obavještenja, Vlasnik računa može zahtijevati da mu/joj se više ne šalju takve poruke, u skladu sa Politikom privatnosti Hipotekarne banke AD Podgorica koja je objavljena na adresi banke <https://www.hipotekarnabanka.com/o-banci/politika-privatnosti-hipotekarne-banke>.

\_\_\_\_\_  
(Naziv vlasnika)

Datum

Poslovnica:  
Za Banku

Podgorica

\_\_\_\_\_  
Potpis klijenta:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_